

Kristotōwo, du, si nōna
traduit de « Il n'est point ici bas... »

♩ = 60

mf

1. Kris - to - tō - wo, du, si nō -
 2. Du, si nō - na 'nyi dāa me -
 3. Du, si nō - na 'nyi dāa me -

p

na 'nyi dāa me - l'a - fii, Si me mía - te nju
 l'a - nyi - gba sia dzi o, 'La - be dzi - foe mía
 l'a - nyi - gba sia dzi o, Mia - do 'me ye - yi -

+f

a - no o Si me mía - te nju a - no
 go - me le 'La - be dzi - foe mía go - me
 yi kpuia de Mia - do 'me ye - yi - yi kpuia

mf

o A - nyi - gba dzi xo la nye a - gba - do fa -
 le Kpuie la, nju - sē - ka - tā - to fe gbe gā la
 de Ga - ke xo - xo la, to xo - se - me, mié - le

lea de, Si ya - fo - fo sue a - tej' mu.
 a - dj : Du - ti - kō - koe - yli na dzo - dzo.
 e - kpom 'Ye mía - te nju dzo dzi l'e - nju !

4. Veyiyi, dəwəwə, məkpəkpa via də suso...
Eye wò agbowo avu (*bis*)
Mawu gbagbe fe du la, dzifotɔ, si li qaa,
'Fisi 'metiatiawo anɔ.